

Улуу баһылыгы дьаһала «Хайдах олоробун, ветеран?» МЕСЯЧНИГЫ ЫТЫТЫ ТУХУНАН

Аҕа дойдуну Улуу сэриигэр Кыайылы 60 сылыгар бэлэмнэни, Ветераннар сылларын чэрчилэрин уонна ыччаты байыаннай-патриотической иити сыалын ситиһэр ииттэн, дьаһайабын:

1. 2005 с. олунньу 2-28 күннэригэр «Хайдах олоробун, ветеран?» месячничиги ыытарга.
2. Месячничик иһинэн Аҕа дойдуну көмүскээччи күнүн бэлэстээһини хааччылларга.
3. Тэрлэтэлэр салайааччылары, нэһиликтэр баһылыктара Аҕа дойдуну Улуу сэриигэр ветераннарыгар кыалларынан көмөнү уонна өйөбүлү оҕороллоругар.
4. Манньык састааптаах улуустаагы комиссияны тэрийэргэ:
 - Кокарева М. Д. - улуус баһылыгы социальная боппуруостарга солб., комиссия председ.;
 - Гуляева В. И. - нэһиликкэ социальная харалтага управление нач., председ. солб.;
 - Кутунов В. В. - ыччат политикагыгар отдел кыл. специалиһа, председ. солб.;
 - Макарова М. С. - олохтоох дьаһалталары кытта үлэһэ отдел нач.;
 - Петрова М. В. - улуустаагы ветераннар советтары председ.;
 - Кириллин А. В. - культурага уонна искусствога управление нач.;
 - Ершов А. А. - Нам улуунун байыаннай комиссара;
 - Ефимов Е. И. - Намнаагы ИДЬУО нач.;
 - Павлова А. С. - улуустаагы үөрэх управлениетын иитэр үлэһэ уонна эбии үөрэхтээһингэ отделын нач.;
 - Макаров В. В. - УКБ кыл. быраана;
 - Касьянов В. Г. - «Энсиэли» хаһыат редактора;
 - Шишкин Г. П. - «Саха» НККК «Нам» ТРК директора.
5. Комиссия 2005 с. олунньу 7 күнүгэр дылы тэрээһин былаанын битэргэтин туһааннаах үлэни ыытаргар.

«Нам улууһа» МТ баһылыга
Д. КОРЯКИН

Суперсокуон: балаһыанньа хайдаһый?

«УРУККУ СОКУОММУТ ОРДУК ЭТЭ...»

Блиц-ыйыты

1. Супер-сокуон ханнык чэпчэтиилэринэн туһана сылдьабын?
2. Супер-сокуонга чэпчэтиилэри харчынан солбуйууларын туох дьин сыаналыытын?

Егор Иванович Колмогоров, Нам селотун олохтооһо, пенсионер:

1. Туох да чэпчэтии ылбаппын.
2. Ветераннарга баттал буолар. Холобур, гааска урут 343 солк. төлүүр эбит буоллахпына, билигин 735 солк. төлүүр буоллум. Тугу да билиммэтэр.

Евфросинья Васильевна Соколова, 60 үөлбэтин үлэһитэ, пенсионерка:

1. Супер-сокуону ааҕа иликпин. Электроэнергияга урут 50 % чэпчэтиинэн туһанар этибит, кварплата, уот иһин барытын үөрэх управлениета төлүүр. Ол барыта сотуллара буолуо, оччодуна буорайа буоллахпыт дии.
2. Харчынан солбуйууну сөбүлээбэппин. Бизэрэр 200 солкуобайдара туохха да дук буолбат. Аптекага эмп сыаната ыарахан, ол 200 солкуобайтан элбэх сууманы төлүүгүн.

Николай Иванович Алексеев, тыыл ветерана, 60 спортивной оскуопатын саахымакка старшай тренерэ:

1. Аһаҕа дьин 200 солк. ылабын, телефон төлөбүрүн 50 % төлүүбүн.
2. Чэпчэтиилэри харчынан солбуйуу тыа сиригэр олорор дьонго ордук курдук, онтон куоракка олороччуларга ноһооттоох. Чэпчэтиилэри ылааччылары федеральнайга, региональнайга, муниципальнайга араартааһыны сыһанан

ааҕабын, элбэх бутууру, ордук-хос санаалаһыны, өйдөммөт түгэниэри үөскэтэр. Уопсайынан бу сокуон үчүгүйдик бэлэмнэмэккэ, экспертизаны ааспака ылыныллыбыт. Айдааннаах буолара эрдэттэн биллэр этэ.

Семен Иосифович Константинов, 79 саастаах, тыыл, сэри бэтэрээ, 1 Хо-мустаах:

— Уокка, телефонга, эмкэ, айаммар чэпчэтиилэри туһанабын.

— Билигин сыаналыыр эрдэ, олорон истэх айы көстөн иһиз. Урукку сокуоммут ордук этэ дии саныыбын.

Римма Григорьевна Кычкина, улэ, тыыл бэтэрээ, Нам:

— Айан төлөбүрүн ылбытым.

— Урукку сокуоммут быдан үчүгэй эбит, чэпчэтиилэри харчынан солбуйуулар «атахтыһык».

Юрий Георгиевич Титов, 78 саастаах, Хатырык:

— Көрүлүбүт чэпчэтиилэринэн туһанабын. Эмкэ пакеты ыла иликпин. Соччо итэргэйбэппин.

— Туох дизхпийи?! Тугу быһааралларынан ылар буоллахпыт, утарылаһар кыахпыт суох. Биллэн турар урукку сокуоммут ордук этэ.

Егор Михайлович Феофанов, Хамабаатта олохтооһо:

— Ир. иһилиһиппин, тыыл бэтэрээбин. Чэпчэтиилэринэн барытынан туһанабын, супер-сокуон миэхэ улахан уларытыһы аҕалбата.

— Соччо куһағана суох сокуон. Тугум да сотуллубата.

Валентина Ивановна В. РЫКУНОВА, Л. УВАРОВСКАЯ

Валентина Ивановна В. РЫКУНОВА, Л. УВАРОВСКАЯ

Валентина Ивановна В. РЫКУНОВА, Л. УВАРОВСКАЯ

Валентина Ивановна В. РЫКУНОВА, Л. УВАРОВСКАЯ

Валентина Ивановна В. РЫКУНОВА, Л. УВАРОВСКАЯ

Валентина Ивановна В. РЫКУНОВА, Л. УВАРОВСКАЯ

Валентина Ивановна В. РЫКУНОВА, Л. УВАРОВСКАЯ

Россия үөрэҕиритин профсоюзун 100 сылыгар ПРОФСОЮЗ - БУ ҮЛЭҤИККЭ СААМАЙ ЧУГАС ТЭРИЛЛИИ

Олунньу 11 күнүгэр улуустаагы культура киинигэр Россия үөрэҕиритин профсоюзун 100 сылыгар аһаҕаһа дьоро киһэ буолан ааста. История саһарбыт страницаларын арыһталаан көрөр буоллахха, профсоюзтар хамсааһына аан манһай 18 үйэ бүтүүтүгэр Англияга, 19 үйэ 30-с сс. Германияга бэлэстэммитэр. Россияга профсоюзтар холбоһуктара 1905-1907 сс. революционнай хамсааһынары кытта тэнгэ тэриллэбиттэр. 1905 с. балаһан ыйыгар Бүтүн Россиятаагы профсоюзтар манһайгы конференцияра буолбута.

Саха сиригэр профсоюзтар хамсааһына 1917 с. олунньутаагы революционнай кытта тэнгэ үөскээбиттэрэ. 1918 с. правительство анал декретинэн оскуолаларга уопсай үөрэхтээһин саҕаламмыта. Манан сибэстээн Нам оскуолата 1920 с. манһайгы кэрдиистээх трудовой оскуола буолбута. Улууска бастагы үөрэх үлэһиттэрин профсоюзтарын холбоһугун салайбыт киһинэн география учуутала Н.А. Нифонтов буолар.

Билигин улуус үрдүнэн үөрэх тэрлэтэлэригэр уопсайа 60 профсоюз комитетэ үлэлиир, 1854 профсоюз чилиэнэ учуокка турар. Профсоюз үлэтин 7 киһиттэн турар президиум салайар. Сыл айы чуолкай былаан ылыллан, сылтан сыл ыгытылар үлэлэр хаачыстыба өтүгэр сайдан иһэллэр.

Бу дьоро киһэһэ улуус-бары оскуолаларыттан,

детсадтарыттан, оҕо тэрлэтэлэриттэн профсоюз үлэһиттэре калан үөрүүлэри үлэһитинилэр. Улуустаагы үөрэх тэрлэтэтин профсоюзун председателэ А.Г. Шарапов бастыһанарга махтал суруктары, өйдөбүннүк бэлэхтэри туттартаата. Республикааҕы үөрэх комитетин профсоюзун туй-гуннарынан 10 киһи ааттанна, 3 киһиэхэ «100 лет профсоюзного движения России» медаль туттарылынна. Ол курдук медалы Т.Н. Зырянова (2 №-дээх детсад профсоюзун председателэ), С.Е. Нератова (Никольская оскуолатын профсоюзун председателэ), А.А. Вилюкурова (Намнаагы алын сүһүөх оскуола профсоюзун председателэ) ылылар.

Дьоро киһэһэни улуус кырачаан ырыаһыттары, үчүгүйдүтүгэр ситэрэн-хоторон, кизгэтэн биэрдилэр.

Профсоюзнай лидер А.Г. Шарапов: «Билигин уопсай сылбыт — биһир улуус үөрэҕин тэрлэтэтигэр, үлэһиттэригэр сөптөөх материалнай балаһыанньа үөскэтии, социальная өтүгүнэн көмүскэллээх буолуу, сөптөөх хамаһынан, үлэһит хааччыһы. Билигин үчүгүйдүк үлэлиир профсоюз комитеттара үгүстэр. Көнники сылларга профсоюз лидердэрин үлэтэ коллективтар истэригэр биллэ-көстө үрдээтэ, улахан авторитетынан туһанар буоллурлар. Билигин ыарахан кэмгэ дьон, коллектив туһа дьин общественной үлэһит саамай дьонго чугас, аһыныгас, ыраас дууһалаах дьоннор эрэ талыллан үлэлииллэр. Өссө төгүл дириг, истиг махталбын барыгытыгар тиздэбин,» — дьин түмүктээтэ.

Л. УВАРОВСКАЯ

Правительство отчитуттан санаалар тыа ЫАЛЫГАР ТОҕО КӨМӨ СУОҕУЙ?

Отчуокка промышленноска кэксэ ситиһилэр баар буолан Дальнай Восток регионугар биһиги республикабыт лидер буолбутун истэммит эҕи буоллубут. Ол гынан баран тыа сирин олоһун астыннарар ырытыы оҕоһуллубата. Республика үрдүнэн үлэһит орто хамаһа 9 тыһ. солк. диэбитин сөбүн кэбистибит. Биһиги Хамабааттабыт үлэһиттэрэ итинчэ үлүгэр элбэх харчыны ылабыт диэбэттэр. Дакылаатчыт албас эппитин көннөрөрдүү өрүсүһэ соһуоһу ити промышленность үлэһиттэрэ ылар хамнастарын кытта холбоон ортотунан ааһылына диэтэ.

Иһиллэрин тухары тыа сиригэр олороччулар сүөһү ииттэн, сиртан ылыллыбыт бордодуксуянан үптэнэн-астанан инчэһэй тирбэһэ быстыбатынан олороллор. Ол туһунан ыйытыһыларга да, тыл этиитигэр да санатан аһардылар. Бал 3-4 сыллаарыта государство туттарбыт үүт, хортуоппуй харчытын билингэ диэри сүгүн бизрэттэрин бэрэстэбилтэллэргэ киттирийдилэр.

Тыа ыалын сүөһүлэригэр көмө төрө суоҕуй? Онтон баһынайдарга харчыны хото бизрэттэригэр, ол кэлбит компенсацияларынан хамнастанан, ноһуоктарын төлөөтүгэр дьин бизрэттэрин дьин буолла. Итинник эппити истэ олорбут киһи дьыала биһир эрэ өттүн көрөллөр эбит дии саныһы. Оччор баһынай хаһаайыстыбатын онорон таһаарытыгар эрэммэккэ харчы көмө оҕороллоругар таһар эбит.

Н. КОКОРЕВ

Кэрэ - бэлиэ дааталар АЙЫЛҔА АБЫЛАҢЫН, ДЬОН ЫРААС МӨССӨӨНҮН ХОҤУЙААЧЧЫ

Художник уонна учуутал дьин идэлэри холбуу тутан үлэлиир мээһэ буолбатах, бэйэн сатабылгынан оҕоһо тизрдэн үөрэтии уонна таһаарыты үгүс бирэмэни, күүһү-күдэһи эрэйэр. Ол курдук художник биһир үлэтин суруйан таһаарарыгар туох баар ис дууһатын, санаатын ууран үлэлиирэ бирэмэни ирдир. Гавриил Гаврильевичка талаан аһаҕаһаттан бэрлэбит, төрүттэриттэн кэлбит бэрлэһ буолар. Ол курдук киһи эһэтэ — Саха сирин бастагы профессиональной художника И.В. Попов.

Мин киһи үлэлиирин тухары уонна кыттар быыстапкаларыгар Сахабыт сирин кэрэ көстүүтүн, киһи лирикатын мэлдьи көрөбүн.

Хайа баһарар художник бэйэтэ таба тайанан оҕорор ураты суоллаах-истээх буолар. Гавриил Петров айылҕа кэрэ көстүүтүн, бу түгэнигэ уобараһы табан портретка дириг ис хоһоонноох үлэлэрдээх. Живопись киһи, баай дьүүһүнү табан айылҕа көстүүтүн суруйуу, графика техникатын толору баһылаан мэтириэти, этюдун оҕоруу художник ис кыаһын көрдөрөр.

Күндү аарааччыларым, эһигини быыстапка сырык саалатыгар ытыгарытын, ордуу айаҕы хаамаан киһирэн хартыһына көрө турар курдук сананыахха.

(Художник Г. Г. Петров үбүлүөүгэр
аналлаах балаһаны 2-с стр. көр)

Г.Г. ПЕТРОВ ОЛОБУН УОННА ҮЛЭТИН КЭРДИИСТЭРЭ

Г.Г. Петров 1949 с. аһынньыга Таатта оройуонун Ытык-Күөл селотугар төрөөбүтэ. 1970 с. Дьокуускайдаагы художественнай училищени бүтэрэн баран республика оскуопаларыгар учууталынан үлэлээбитэ. 1971-73 сс. Советскай Армия кэксэтигэр сулуспаалабыта. 1989 с. Дальнай Востоктаагы искусство институтун живописька факультетин бүтэрбитэ. 1989 сыллаахтан И.Е. Вилюкуров аатынан технологияга уонна дизайнга Намнаагы педагогической колледж преподавателэ. 2000 сылтан РФ художниктарын Союзун чилиэнэ, «Дети Саха-Азия» фонда стипендиата, республика үөрэ-биритин туйгуна, республика үтүөлээх учуутала.

Олунньу 19 күнүгэр Намнаагы педагогической колледж быыстапкатын саалатыгар художник-педагог Г.Г. Петров персональной быыстапкага аһылар үөрүмүсү түгэнигэр ынырабыт. Саҕалаһыта 15 чаастан.

Тэрийэр комиссия

Кэрэ эйгэтигэр

Художник-педагог Гавриил Гаврильевич Петров туһунан суруйуом иннинэ кини ханнык өрүтүн чорботон уонна туюхтан тирээбэрэн художник, педагог, ийи быһытынан уобараһын аабааччыга тиздэхпин сөбүөй диэни толкуйдаан баран манньк сабалырга сананым. Мин олобум биэр кэрчигэ — Намнаагы педагогическай училищега студеныыр кэммэр ааспыта, оттон иккис кэрдик — калин бу колледж преподавателэ буолан үлэлиир сылдыар кэмнэриим. Олобум ити кэрдиктэрин араас түгэнэрин сыта-тура сымайдаан, күлэ-үөрэ, ардыгар курдук ахтан-санаан кэллим.

Үчүгэй учууталга үөрэни дьол дииллэрэ кырдык, оттон үчүгэй дьону кытары алтыһан үлэлиир, мин санаабар Дьылда Хотун бэла. Ол туоһунан Сахабыт сири биллэркөстөр, ойуулуур-дьүһүнүүр искусство идэтибит маастардарын кытта, график-художниктар Е. Третьякованы, А. Евстафьевы, Н. Ябловскаяны, живописец Ф. Павловы, скульптордар Е.Н. Винокурованы, Н. Огоннерову уонна бу күнүгэ 55 сааһын бэлэтиир художник-живописец, художниктар Россиятаары союзтарын чилиэнэ, Саха Республикатын үтүөлээх учуутала, үөрэтиритин туйгуна, Россия орто анал үөрөхтээһингэ бочуоттаах үлэһитэ Петров Гавриил Гаврильевичи кытта бииргэ үлэлиирим буолар.

Художник уонна учуутал диэн идэлэри холбуу тутан үлэлиир мээһэ буолбатах, бэйэ сатабылтын өҥө тиздэн үөрэти уонна такайы үгүс бириэмэни, күүһү-күдэҕи эрийэр. Ол курдук художник биэр үлэтин суруйан таһаарарыгар туюх баар ис дууһатын, санаатын ууран үлэлиирэ бириэмэни ирдийэр. Гавриил Гаврильевичка талаан айылбаттан бэриллбит, төрүттэриттэн кэлбит болөх буолар. Ол курдук кини эһэтэ — Саха сири бастагы профессиональнай художника И.В. Попов. Мин кини үлэти тухары уонна кыттар быыстапкаларыгар Сахабыт сири кэрэ көстүүтүн, кини лирикатын мэлдьи көрөбүн. Хайа баҕарар художник бэйэтэ таба тайанан онорор ураты суоллаах-иистээх буолар. Гавриил Петров айылда кэрэ көстүүтүн, бу түгэнгэ уобараһын табан портретка дириг ис хоһоонноох үлэлэрдээх. Живопись кизг, баай дьүһүнүн табан айылда көстүүтүн суруйуу, графика техникатын толору баһылаан мэтириэти, этюды оноруу художник ис кыаһын көрдөрөр.

Күндү аабааччыларым, эһигини быыстапка сырдык саалатыгар ыгырабын, оргууи аҕай хааман кириэн хартыына көрө турар курдук сананыахха.

Инициативтар «Кыһынгы тыа» хаарынан сабыллан турар айылдабыт барахсан көстүүтэ талба талаһын быһыһынан субу күн суһума тыган сири-уоту сырдатан эрэрэ көстөр. Түүнүгү тымыны салгынынан тыһыан уһуктубут лабаа мастар күнү эрдэлииргэ дьыллар. Айылда барахсан үүнэйитин оҕолорун тэнгэ харыстаан «тоғуман» диэн толору хаарынан бүрүйбүккэ дьыл. Бу хартыына бэйэтэ туспа тыһынаах, салгыһынаах буолан эбитэ буолуо — аттыгар чугаһаатахха тымыһынан илгийгэ дьыл. Арыт бу хартыһынаы сайын көрдөхпүө санаан аһарабын: «Оо, тымыны кыһыммыт барахсан кэрэ да эбит», — диэн кыһыны ахтыбытты өөр-өр көрөн турабын.

Дирижер араас инструменнар тыастарын күүһүнэн улуу музыкальнай айымньытын истээччигэ тиздэр буоллаһына, художник кистэ, кырааска, кумааһы, холуста көмөтүнэн айымньытын көрөөччү сэнээрнитигэр таһаарар. Бу өң, дьүһүн эрэ күүһэ дии санаабашпын, бу эн ис дууһагар аала сылдыар са-

наан, ис туругун, эйгэни көрөр күүһүг араас дьүһүннэри холбоон дьокто, көрөөччүгэ, искусствоньы сэнээрээччигэ эмоциональнай күүһү тиздирди буолар дии санаһыбын. Көрөөччү художник санаатын, кыаһын хартыына нөҥүө сатаан ылар буоллаһына бу хартыына сыалын-соругун сөпкө толорбут диэн өйдүүххэ сөп.

Айылда абылаһар ылларан кини уһуктар, дууһаһа ырата-санаата сырдыр. Ирэ-хоро үлэлээн олтыһыны таһаарыһы бу художниктарга эрэ баар суол. Онук айылда көстүүтүн, кэрэтин биһиги «Канкэ-

аабааччы, эйгини ыгырабын бу үлэри илэ бэйлэрин көрө кэлэргэр.

Быыстапкаттан тахсан үөрэнэр корпус кабинетын сэгэтэн көрөбүн. Живопись уруога... Гавриил Гаврильевич үлэлиир кабинета. Уу-чуумпу, оҕолор мистэлэригэр саамыланан олон мэтириэт уруһуйдуу оҕолорлор, натуралик өрүннөр лаампа уотугар нус-бааччы олон эйэ-дэмнээхтик оҕолору кытары кэпсэтэр. Бары уруһуй умсулҕаныгар ылларбытты харандастарын эрэ тыаһа иһиллэргэ дьыл. Гавриил Петров үрдүк таһымнаах, үлэтигэр

АЙЫЛДА АБЫЛАҢЫН, ДЬОН ЫРААС МӨССҮӨНҮН ХОҢУЙААЧЧЫ



мэ» диэн көстүүгэ көрөбүт: уу ньуура сиэркилэ тэнгэ, эн көстө сытарын, үүнэргэ-сайдарга көмө биэрбит талах мастарын, ойуурдарын эйиэхэ кэрэ сээрэлэрин көрүнэргэ дьыллар. Чөбдик салгыны сыга, сиктээх от дьыргыл сыта муннубар охсон аһарга дьыл. Ыраах-

ирдэбиллээх педагогтардан биердэстэрэ, сыл түмүгүнэн туруорулар үлэлэр хаачыстыбалара, таһымнара үрдүгэ бэлэстэнэр. Онон студенаарга хайа баҕарар үлэ сыраллаһын, ону тэнгэ айыллылаах буолуохтааһын ирдийэр көстөр. Сыл аайы ытыллар сааскы,

тэнгэ биллиилээх, талааннаах дьону иитэн-үөрэтэн таһаара турарыгар баҕарабыт.

СПГА 6-с курсугар кэтэхтэн үөрэнэр студенаар

Биһиги төрдүн 3-с курска үөрэнэбит. Колледжка үөрэнэ кириэхпиттэн живопись предметигэр ордук сөбүлээн дьарыктанабыт, ол иһин 33 уһуһаантан Гавриил Гаврильевич салаһар живопись уһуһаанын таппыгыт. Бу да инниттэн Гавриил Гаврильевич сүдү талааннаах, ураты суоллаах-иистээх, үрдүк таһымнаах учуутал буоларын билэр этибит. Онон биһигин кини учуутал эрэ быһытынан

буолбакка кини быһытынан хаачыстыбаларын эмиз балайда билэбит диэхпитин сөп. Ол курдук кини хаһан да бэйэтин кэпсэнэ-ипсэнэ барбат, болҕомтону тарда сатаабат, сыыстахха, сатаабатахха күлүү-элэк гыммат, судургутук албастарын быһаарар. Ол иһин кини үөрэтэри кыахлыт тийэрэһин ылынабыт. Бачча талааннаах эрээри сэмэйдик туттан-хаптан сылдыар учууталлаахпытын кизит туттабыт, холобур ылабыт.

Түмүкүтүгэр Гавриил Гаврильевичи ис сүрэхпиттэн үбүлүүһүнэн эбэрдэлибит, айымньылаах үлэбэ өссө да үрдүк кырбизгэри, дьик кэргэнигэр былыта суох ыраас халлааны, өссө да элбэх ыччаты үөрэтэ-сайынара турарыгар баҕарабыт.

Анна ХАБАРОВА,
Светлана ФЕДОРОВА,
Виктория СЛЕПЦОВА,
Александра САВВИНА



тан көрөн эн хартыыһа чугаһыан, оччоҕо санаагар күн уота көрөрө уларыт турарга дьыл. От-мас дьыргыл сыга чугаһырга, салгыһына сайа одустаран хамсыырга дьыл, уу ньуура сиэркилэ тэнгэ дьүһүнүн кубулутан ылар, оо, эмиз атын көстүү буолла...

Киистэнэн чараас-сотуу көмөтүнэн холустаа урсун уузу суруйан таһаары бу дьикти суол. Эн көрө туран: «Оо, айылдабыт барахсан көрөтиэн, ырааһыан», — диэн санааҕа ылларарын. Ол эрээри өр көрөн турдахха тугу баҕарар санааххын сөп — өҥ сааскын, балыктаабыт күөллэргин, сөтүөлээн ймахтаабыт күнүргин — бу барыта хараххар кинэ курдук устан аһаллар, онтон тохтуу түһэн санаһытын — манна баар эбит олох, сиргэ, айылдаҕа күөстээх таптаптал. Ол таптап киистэ, кырааска көмөтүнэн суруллубут, ону эн туюх диигин...

Хас биридир үлэ художник олоһун биэр түгэнэ, кэрдиһи... Ол онно хаалбыт бириэмэ, сайдыы, санаа тиниһа. Хас биридир үлэ туспа тыһынаах, кини кэрэтиэ энергиялаах дьикти. Оттон портретнай живописька бу этии отой дьик оруннаах дии санаһыбын. Гавриил Петров өбүгэлэрин туһунан төрүччүгэ (родословнай) алтыс көлүнүгэ тийэ үөрөтиллибит. Дириг, истиг-инирэх санаалаах буолан таптыыр дьоннорун мэтириэттэрин суруйбут, онуоха эби суруллан силигин ситэн эрэр үлэлэрин көрөн турабын.

«Кэтэһии» («Ожидание») — художник ийэтин уобараһын суруйбут хартыыһатын көрөн туран ийэн тэнгэ санаан ыларын. Ыраас, сырдык, күннээх санаа манна баар — кэтэһии, эрэнни, ийэ нарын көрүүтэ, санаата. Ийэр таптап, кини санаатын таайы... Санаабар художник: «Ийэ, эн оҕоро түс, сынһан», — диэбиккэ дьыл улахан, кизг холуста сырдык ньууругар ийэ барахсан бокуой булан, уоскуйан оҕолоро көстөр. Иннигэр күүтэр олоһун, оҕолорун суолларын ырыһалатара көстөргө дьыл.

Быыстапка үлэлиирин тухары,

күһүнүгү пленэрнай практика түмүгэ көрдөрөрүнэн оҕолор бу практика кэмигэр ылар үөрөхтэрин туһанаалара бэлэстэнэр. Педагог оҕолору тэрийэн ыраах Байкал айылдаһын тийэһин уруһуйдуулар, Канкэмэ кэрэ көстүүтүн этюдтара, ыраах, чугас эргин, кизг нэлэмэн Эгсиэли хочотун көстүүтэ — бу барыта Гавриил Гаврильевич сыралланыах үлэтин түмүгэ буолар. Колледжы бүтэрэн барар студенаарыт дипломнай үлэлэрин ис хоһоонун, эскизтэрин быһаары Гавриил Гаврильевич салаһар художественнай сэмизт көрүүтэ суох быһаарылыбаттар. Калин кэмгэ оҕолор дипломнай үлэлэрэ живописька үрдүк таһымна сыаналаналлар.

2004 сыл түмүгүнэн Саха государственнай педагогическай академиятын живописька, уруһуйга, композицияга биэр туттаах преподавателин ситиһиниэ улахан, ол курдук Новосибирскайдаагы педагогическай институттан диплом көмүскүүргэ бэрэстэбинтэллэр кэлэн үөрэтэр оҕолорбут, чуолаан Г.Г. Петров салаһан онорторбут үлэлэрин үрдүктүк сыаналаатылар.

Гавриил Гаврильевич таптапалаах эһээ, дьик кэргэн таптапалаах аҕата быйыл 55 сааһын томточу туолан сана сыһа эрэллээхтик үктэннэ. Эбэрдэ буоллун Эйиэхэ, биһиги кизит туттар художникпыт. Элбэх өҥ учууталыгар иннигин сырдык, ыраас буоллун! Сага санааларын холуста нөҥүө кэпсэни, көрөөччү интэриһин тарда турдуннар. Доруобуһа, Дьол, Таптап энэрдэстин!

Д.М. РОМАНОВА,
Намнаагы педагогическай колледж преподавателэ

Биһиги колледжпытыгар тус үлэлэригэр бэриһиллээх үгүс учууталлар бааллар. Ол курдук живопись преподавателэ Гавриил Гаврильевич Петровка үөрэммит үгүс ыччаттар республика араас муннуктарыгар учууталлыы сылдыаллар. Биэр бэйэм кизиэхэ үөрэммит дьоллоохтун. Гавриил Гаврильевич үөрөнөөччилэригэр аҕалы сыһыаннаах буола да, өҥө ирдэбили сатабыллаахтык туруорара, сэмэлээһинин хайа да бэйлээх өрө сөпкө ылынара, өрө тардыһара. Биһигин санаатахха кини туспа энергетикалаах буолан эбитэ буолуо. Дьэ, онон мин педучилищега үөрэммит сылларбын, учуутал идэтигэр уһуйуллубут кыһабын, учууталларбын өрүү махтаһыан, сырдык санаанан ахтабын.

Гавриил Гаврильевич үөрөппит оҕолоруттан Осипов А.А., Суздалова И.С., Леонтьева И.В., Тавакалова Л.Е., Михайлова В.П., Винокурова А.В., Федосеев А.А., Нелтанова С.Р., Соловьева Д.Л., Петров Р.Х., Яковлева М.П., Макарова С.В. биһигин бэйэтин кытта коллега быһытынан колледжка үлэлиир-хамсыы сылдыаллар.

Күндү учууталбытын, ытыктыыр коллегабытын, улахан художник Гавриил Гаврильевичи 55 сааһын бэлэтиир үбүлүүһүнэн итиник-истигик эбэрдэлибит! Баҕарабыт туйгун доруобуһаны, айымньылаах үлэтигэр өссө үрдүк ситиһиллэри, дьолу-соргуну.

Үөрөнөөччилэри ааттарыттан Г.Е. МАКСИМОВ

ХУДОЖНИК - ПЕДАГОГ Г.Г. ПЕТРОВ БЫЫСТАПКАЛАРГА КЫТТЫЫТА

- 1990 с. — «Советская Дальняя Восток» зональнай быыстапка. Дьокуускай к.
- 1991 с. — Урал уонна Сибир художественнай-графическай училищеларын преподавателлэрин айымньыларын (үлэлэрин) быыстапкалара. Пермь к.
- 1993 с. — Намнаагы педагогическай училище 30 сылыгар аналлаах быыстапка. Нам бөһүөлөгэ.
- 1994 с. — И.В. Попов 120 сааһыгар аналлаах быыстапка. Ытык-Күөл бөһүөлөгэ.
- 1995 с. — Кыайы 50 сылыгар аналлаах быыстапка. Дьокуускай к.
- 1995 с. — Кыайы 50 сылыгар анаммыт Урал уонна Сибир педучилищеларын преподавателлэрин уонна студенаарын үлэлэрин (айымньыларын) быыстапкалара. Златоуст к.
- 1997 с. — Муһунан оҕоһуктарга Норуоттар икки ардыларынаагы конкурс. Дьокуускай к.
- 1998 с. — М.К. Аммосов 100 сааһыгар аналлаах быыстапка. Нам бөһүөлөгэ.
- 1999 с. — «Истиил (стиль) уонна бириэмэ» республиканскай быыстапка. Дьокуускай к.
- 2000 с. — Персональнай быыстапка. Нам бөһ., Дьокуускай к.
- 2001 с. — Саха сири художниктарын Союһун чилиэннэрин үлэлэрин республиканскай быыстапката. Дьокуускай к.
- 2002 с. — Саха сири художниктарын Союһун 60 сыллаах үбүлүүгүгэр аналлаах республиканскай быыстапка. Дьокуускай к.
- 2003 с. — РФ художниктарын Союһун чилиэннэрин үлэлэрин быыстапката. Дьокуускай к.
- 2003 с. — Зональнай быыстапка. Хабаровскай к.
- 2004 с. — И.В. Попов 150 сааһыгар анаммыт быыстапка. Дьокуускай к.

Спорт - тулуур, спорт - дьулуур

САҢА СЫЛ БАСТАКЫ КҮРЭХТЭҢИИТЭ

Олунньу 5-6 күннэригэр Партизан нэһилиэтин спортнай саалатыгар «Нам улууһа» МТ 2005 с. календарнай былааныгар олобуран, баскетболга хамаанданан бастыыр иһин бу сылга бастакы күрэхтэһи буолан ааста.

Эр дьону, дьахталлары иккилии бөлөххө арааран икки күннээх олус эрийсиилээх, ыһыһылаах-хаһыһылаах, тыҥааһынаах ооньнуулар түмүктэринэн, финалга тахсар иһин ооньнууларга манньк хамаандалар кытынылар: эр дьонго — Партизан, Үөдэй, 1 Хомуस्ताах, Нам сэлэинньэтэ. Дьахталларга — Партизан, Нам сэл., 1 Хомуस्ताах уонна Намнааҕы профлидей. Эр дьонго Партизан Намы, 1 Хомуस्ताах Үөдэйи хотоннор финалга күрэхтэһэр быраабы ыллылар.

Дьахталларга Партизан кыргыттар Намнааҕы профлидей хамаандатын, Нам 1 Хомуस्ताаҕы хотоннор финалга таһыстылар. Үһүс миэстэни Намнааҕы профлидей кыргыттарын хотон 1 Хомуस्ताах нэһилиэтин хамаандата ылла. Финалнай ооньнуулар олус тыҥааһынаахтык аастылар. Түмүккэ олохтоохтор хамаандалара утарылаһаччытын кыайар эрэ түгэнигэр бастыахтааҕа. Олохтоохтор бары эппиэттэһи өйдөөн, кыайыны ситиһэн, уопсай түмүккэ бастаатылар. Кыайыһылаахтартан 1 очконан хаалан 1 Хомуस्ताах нэһилиэтин коллектива иккис миэстэни ылла. Үһүс бириңистээх миэстэҕэ улуус киһини хамаандата тигистэ. Күрэхтэһингэ бастаабыттар «Нам улууһа» МТ физкультураҕа уонна спортка отделын кубоктарынан, грамоталарынан наараадаланылар. Күрэхтэһин түмүгүнэн бастык ооньнооччулар анал бириңистэринэн бэлэстэнилэр.

«Бастык көмүскээччи» бириңс хаһаайынар уонна ааттанылар Гаврил Мордосов, Надежда Соловьева (Партизан), «Бастык ооньнооччу» Трофим Яковлев (Үөдэй), Сардаана Охлопкова (1 Хомуस्ताах), «Бастык кимэи киирээччи» Трофим Осипов (Нам), «Бастык быраҕаччы» Вячеслав Казанов (1 Хомуस्ताах), Туяра Алексеева (Нам), «Бастык ооньнооччу» Константин Стручков (1 Хомуस्ताах), Иза Иванова (Партизан) буоллулар.

Ардыйах нэһилиэтин бөлөххө, спортнай саалата суох Никольскай нэһилиэгэ эр дьонго уонна дьахталларга толору хамаандалары туруорбута хайаанын эрэ сөп. Кинилэр төһө да үчүгэй дьарыктара суодун иһин 7-с миэстэни ыллылар. Инникитин даһаны Никольскай нэһилиэтин ыччата ытыттылар күрэхтэһилэргэ актыыбынайдык кыттыа дьээн эрэниэххэ сөп. Оттон Хамаатта, II Хомуस्ताах, Хатыҥ Арыы, Модут курдук спортнай саалалаах нэһиликтэр улууска бастыыр иһин күрэхтэһингэ кыттыбатахтара өйдөмөт. Бүгүн улуустуругар баскетбол федерацията председателэ суох буолан үлэлээбэт. Ол иһин ааспыт сылларга бу маассабы уонна ыччат сөбүлүүр көрүгүн күрэхтэһилэр кыайан тэриллибэтэхтэрэ. Билигин оскуолаларга баскетбол предмет быһыытынан үөрэттиллэр, ыччат барыта ооньнуур, ол эрэри федерация суоҕа күрэхтэһилэри тэрийини атахтыыр (ФК уонна С улустааҕы отдела торо тэрийбэт? - «Энсиэли» ред.). Инникитин федерация тэриллэн, председателэ табыллан былааннаах күрэхтэһилэр сыла иккитэ-үстэ ытыттылалларыгар баһаран нэһиликтэр спортсменнара тарҕастылар.

Аны олунньу 23 чыһылыатыгар, Аҕа дойдуну көмүскээччилэр күннэригэр Партизан спортнай саалатыгар комплекснай спартакиада иккис көрүгүн гирэ аньыһытыгар улуустар аһаҕас чемпионата ытыттылар былаанналар. Бу күрэхтэһингэ ыаллы улуустарытыттан, куораттан күүстээх спортсменнар кытталлара сабадаланар. Ити эппиэттээх күрэхтэһингэ нэһиликтэригэр хамаандалара актыыбынай кыттыһыны ыһыахтара дьээн эрэнибит.

Иван ЯКОВЛЕВ, күрэхтэһин кылаабынай судьуйата, Партизан спортнай саалатын директора

ИҢИРЭХ ТЫЛЛАР

Күндү кэргэммин, ийэбитин, эбээбитин, тыыл, педагогическай ула ветеранын КУЛАКОВСКАЯ АННА ЕГОРОВНА-НЫ 70 сааскын туоларынан истинник ээрдэлибит! Баҕарабыт доруобуйан тупсан уһундук олохторго. Кэргэнэ, оҕолоро, сиэннэрэ

Күндү аҕабытын, эһээбитин СЛЕПЦОВ СТЕПАН ИННОКЕНТЬЕВИЧ 55 сааскын туолбут үөрүүлээх үбүлүөйүгүнэн иттиитик-истинник ээрдэлибит!

Баҕарабыт Эйиэхэ чэгиэн-чэбдик доруобуйаны, уһун дьоллоох олоху. Кэргэниң, уолуң, кийиитиң, кыргыттарың, күтүөттүң, сиэннэриң

Күндү аҕабытын, убайытын, эһээбитин нуруот хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитин, үлэ ветеранын ЖИРКОВ АРХИП МИХАЙЛОВИЧ 70 сааскын туолар ытык-мааны күнүгүнэн ээрдэлибит!

Баҕа санаа бастыгың, үгүө санаа үтүмэниң Эйиэхэ аныбыгыт. Күндү кийиитиңгэр кырдыары, ыалдыары билимнээт саха алмааһын курдук чэгиэн-чэбдик доруобуйаны, устата биллибэт уһун олоху, түгэҕэ биллибэт дьолу-сөргүнү. Барыбыт тустуугар уостубат тапталың, уураабат кыһамныың, кизик ылдыктаах санааң, муударай сүбэң-амаң, эйэрэ майгың иһин истин махтабытын тиздэбит. Оҕолорун, сиэннэриң тапталларынан угуттанан этэниң сылдыарга баҕарабыт.

Кыргыттарың, уолуң, кийиитиң, күтүөттүң, балтың, сиэннэриң

МАХТАНАБЫТ

Ааспыт сыл бүтүүтэ харчылаах докумуоммун түһэрэн кэбисиппин Үөдэй орто оскуолатын 7 «б» кылааһын туйгун үөрэнээччигэ Кумечко Петя булан бу күннэргэ тиксэрэн улаханлык үөртэ. Түгэниңэн туһанан маньк болдомтолоох, чизинэй обону илгиттиригэр төрөлүттэригэр Любовь Петровна, Олег Петрович Кумечколарга дириг махтабын тиздэбин. Петяга туйгун үөрэҕи, ыстаал доруобуйаны баҕарабын.

Махталы кытта Зырянов

«ДОРУОБАЙ ДЫЭ КЭРГЭНТЭН — ДОРУОБАЙ

ОБЩЕСТВОҕА ДОРУОБУЙА ДЕКАДАТЫН БЫЛААНА

Олунньу 18-28 күннэргэ

- 1. Оскуолапарга чөл олоххо аналлаах кылаас чаастара, тематическай бизэрдэр.
2. «Нам» ТРК-ба, «Энсиэли» хаһыакка, «Нам-хомус» радиоба тематическай бизэрилэр, таһаарылар.
3. Доруобуйа культуратын уруоктара — оскуолапарга, детсадтарга.
4. «Эрэл» физкультурнай комплекс нормативын туттары — оскуолапарга.
5. Олорор сирдэринэн спортнай-маассабы уонна чэбдиктигэр мероприятиелар — оскуолапарга.
6. «Кэңнэри» физкультурнай комплекс нормативын туттары — детсадтарга.
7. Дыэ кэргэн сынныалантын тэрийин — оскуолапарга, детсадтарга.
8. Табаҕы утары, табаҕы сэртингэ лекциялар, бэснээлэр, конференциялар.
9. Чөл олоххо аналлаах бюллетеннэри, брошюралары таһаары — оскуолапарга.
10. ИУТэриһинэй дьону кытта көрсүһүү — оскуолапарга.
11. Ыччаттарга, үрдүк кылаас үөрэнээччилэригэр улуустааҕы брей-ринг — олунньу 22 күнүгэр — улуустааҕы библиотека.
12. Гимназия 10 кыл. үөрэнээччигэ Айыы Куо Соловьева айар быһастагытын презентацията — олунньу 25 күнэ — улуустааҕы библиотека.
13. «Поет мужское братство» эр дьон хордарын көрүү-конкурс — олунньу 22 күнэ.
14. Улуустааҕы поликлиникаҕа, нэһиликтэрдээҕи фельдшерскэй пууннарга аһаҕас аан күнэ.
15. Медперсонал ортотугар конкурстар, спортнай мероприятиелар — олунньу 22-25 күннэргэ.
16. Нэһилиэниң ортотугар профилактическай үлэлэр.
17. Республикагааҕы десант кыттыһыах чөл олоххо аналлаах семинар — олунньу 25 күнэ — Түбэҕэ.
18. Кыаммат ыаллар оболорун профилактическай көрүү.
19. «Үрүн Күөл» заказник 30 сылыгар аналлаах улуустааҕы турнир — олунньу 19-20 күннэргэ — Түбэҕэ.
20. «Ус көпүөнү тустууга» көңүл тустууга чемпионат — олунньу 26-27 күннэргэ — Хатыҥ Арыыга.

Продаётся усадьба в Налэгэр. Обр. по тел. 41-9-43 после 18 ч. веч.

«Энсиэли-такси» сакаас ылар бириэмэтэ — 9-21 ч. диэри. Тел. 41-4-23. Хомуस्ताахха, Үөдэйгэ, Партизанга — 25-7-21, 25-2-12, 25-3-13, 25-1-64. Лицензия № 9 ллс 14 028746.

Продаётся ВАЗ-2107 1991 г. выпуска, цвет сафари, после кап. ремонта. Тел. 43-63-25

Продаётся ВАЗ-2106, 2003 г. выпуска в хорошем состоянии, цена договорная. Обр. по тел. 42-3-78, 42-6-03

Установлю, настрою ваш компьютер. Win 98, ME, XP, 2000, Office, антивирусы с выездом на дом. Тел. 25-6-60 после 19 ч., 798-198 только с сотового

Продаётся гараж 6 х 6. Тел. 42-8-70 (днем), 42-4-39 (вечером)

Считать недействительным утерянный паспорт, выданный Намским ОВД на имя Захарова Алексея Григорьевича.

В течение 1 квартала 2005 года (до 1 апреля) подтвердить по итогам работы за 2004 год основной вид деятельности для применения с января 2005 года уточненного тарифа страхового тарифа на обязательное социальное страхование от профессиональных заболеваний. Согласно Постановления ФСС РФ от 06.02.2002 года представить в Фонд по установленной форме заявление, справку-подтверждение копии Пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2004 год.

Фонд социального страхования по Намскому улусу

«УАЗ» ХАҢААЙЫНЫН БУЛЛА

Бу дьыл олунньу 5 күнүгэр Партизан нэһилиэтин дьаһалтата уонна общественноһа Нам улуустар аан бастакынан улахан сүүйүүлээх лотерея ооньнуутун ытан улуус дьонун, ыалдыттарын сэргэхситтэ. Кырдык даһаны киһи ымысырыах улахан бириңистэ турубуттара. Ол курдук 4 тн. от, 10 куб. дьыалабыай лес, 5 сотовый телефон, телефакс, үрүң, кыһыл көмүстөн оҕоһуктар, персональная компьютер уонна сүрүн бириңсэ «УАЗ» массына турбута. Маны таһынан дыһаҕа-уокка сыһыаннаах кыра мал-сал.

Улахан бириңистэ бука бары хаһаайыттары булдулар. Онтон сүрүн бириңсэ «УАЗ» массына хаһаайыһынан хамаатталар күтүөттэрэ буолан үөрдэ-көттө уонна сүүрдэн илдьэ барда.

Түгэниңэн туһанан биһиэхэ күүс-көмө буолбут дьоммутугар Ядрихинская Иван Николаевичка, Харитонова Антонина Алексеевнага, «Хатыҥчаан» (сал. Г. Мальцев) студия бары үлэһиттэригэр, Новиков Иван Степановичка, Андреева Клара Коммунарковнага, Кривошапкина Анастасия Семеновнага улахан махтабытын тиздэбит.

ХАҢААЙЫНАРЫН БУЛА ИЛИК БИРИҢИСТЭЭХ НҮӨМЭРДЭР:

Table with 6 columns of numbers representing lottery results.

Убаастабыллаах сүүйүүлээхтэр, олунньу 22 күнүгэр кулун тутар 15 күнүгэр диэри бириңистэтин Партизан нэһилиэтин дьаһалтыттан кэлин ыларгытын кэтэһэбит. Бу бэрлибит бириэмэ кэннэ дьаһалта эппиэттэһи сүктэ.

Тэрийэр комиссия

Теле-видео-радиоаппаратураны суһалдык өрөмүөннүүбүн.

Тел. 42-2-44

Нам сэл. Мир ул. 12 (лесопуу участкага)

Саха бастакы таһыата «Кыым» суруттууга ыгырар «МИН САХАБЫН — «КЫЫМ» ХАҢЫАТЫ ТАЛАБЫН»

Күндү аҕааччылар! Саха нуруотун историческай летописеһа, аатырбыт «Кыым» хаһыат 2005 сылтан салгыты тахсары туһунан иһитинэрэбит. «Кыым» улуу убайыт Ойуунускайдаах олохтообут нуруоту сырдатар, үөрэххэ-сырдыкка көбүлүүр хайысхаларын сайыннаран, аныгы кэмгэ сөп түбэһиннэрэн, олохпут уйгутун үкэстэр соругу быһаарарга күүс-көмө буолаары дьыалабыай туһаайыһа сүрүн болдомтогун уурай үлэлиэҕэ. Аныгы экономикаҕа, политикаҕа, социальнай эйгэҕэ эһиэхэ эрэллээх сирдигит, сүбэһит буолуоҕа. Аҕааччыга тийимтиэ тылынан эһигини долгутар бопуруостары илдьиритэн быһаарыа, Саха сиригэр, Россияга аан дойдуга барар уларыһылар тустарынан кэлиэ, граждандар общественнай, социальнай инициативаларын, туруорууларын кизгэ эйгэҕэ таһаарыа, былаас иһинигэр туруорсуу, саҕа сокуоннар, госуларство программаларын бырайыактарын дьүүллэһингэ таһаарыа.

«Кыым» хаһыат ырыынак будулданнаах акыһааныгар устарытыгар куормаһыт буолуо дьээн эрэнибит. Хаһыат сыл бастакы агарыгар ыһа иккитэ тахсар. Суруттуу сыаната:

- Илин энэр улуустарга: 1 ыһа — 9 солк. 4 ыһа — 36 солк.
Бүлүү бөлөх, арҕаа улуустарга: 1 ыһа — 10,20 солк. 4 ыһа — 40,80 солк.
Хоту улуустарга: 1 ыһа — 11,30 солк. 4 ыһа — 45,20 солк.
Суруттуу индекса: 31847

Суруттарга тизэһин! Сыл бастакы агарыгар суруттуу сыаната чэпчэтиллээх!

Бириңгэ үөскээбит үлээннээхтэри сарин, тыыл ветерана ЗАХАРОВ Семен Александрович күн сириттэн уһун ырахан ыарыттан суох буолбутунан кэргэнигэр Захарова Анна Павловнага, киһи оболоругар, сиэннэригэр, хос сиэннэригэр дириг кутурдамытын тиздэбит. Бириңгэ үөскээбит үлээннээхтэригэр Матрена, Алексей Гоголевтар. Хамааттаа производственнай участкаҕын ЖХХ-тын үлэһитэ Малышев Олег Дмитриевичка тапталлаах сиэнэ ОЛЕГ үлбүтүнэн дириг кутурдамытын тиздэбит. Хамааттаа производственнай участкаҕын ЖХХ коллектива

21, 22 февраля полная компьютерная ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ. Обследование проводит Московский диагностический центр. Лиц. 77-01-000121 от 07.10.2004 г. ЭТО НУЖНО ВСЕМ: И ДЕТАМ, И ВЗРОСЛЫМ, И ЗДОРОВЫМ, И БОЛЬНЫМ. Помимо явно выраженных патологий выявляются доклинические и не доступные обычным методом обследования функциональные изменения во всех органах и системах, которые присутствуют на уровне легких ощущений...

АҔАААЧЧЫЛАР БОЛБОМТОЛУРУГАР! «Энсиэли» хаһыат чэпиһэрдээҕи нүөмэрэ техническай бириңиннээн хойутаан бэчээттэммитинэн бээтинсэҕэ тарҕатылына. Редакция

Редактор В.Г. Касьянов тел. 41-3-32. ОТДЕЛЛАР: информация, сурук, төрүт культура — 41496; бухгалтерия — 41332; факс — 41332; иллюстрация уонна реклама (секретариат), редакционная издательская система — 41141. Тэрийэн таһаарааччылар: СР Правительствота, «Нам улууһун «Энсиэли» хаһыат редакцията» государственная учреждение. Маассабы информация средстволары туһунан РФ сокуоннарын туһунан контуруолуур уонна регистрациялыыр РФ бачээнсэ Госкомитетин СР региональной управлениетыгар 2003 с. бас ыһын 20 күнүгэр регистрациялык нүөмэрэ — ПИ №19-0428. Сурукка аакыһың-суолгутун, үлэһитин, дыһаҕат аадырыһын чопчу ыһың. Редакцияҕа киирибит суруктар төһөрүллүбэттэр. Автор этэр хаһыат санаатыныһын малды биир буолбат. «ЭНСИЭЛИ» - Нам улууһун хаһыата. 678380, Саха Республиката, Нам с., Заложной ул. 4. E-mail: editor@namtsy.sakha.ru. «Энсиэли» хаһыат редакционнай-издательская ситимигэр талылына уонна таһылына. Хаһыат Документыга «Сахаполиграфиздат» НИПК бэчээттэнэ, Орджоникидзе ул. 38. Формата А3. Кээмэйэ 1,0 бэчээт. лис. Көңүл сыаппанар атылланар. Индекс — 54889. Тираһа — 2394. Бэчээкэ илии баттанна — 12:00 ч. 18.02. 2005. Сакааһын №-ра — 22.